




Khomphiutha e dira ka tshedimosetso e e bidiwang deitha.

Deitha e ka nna ka sebopego sa ditlhaka, dipalo, ditshwantsho, le medumo.



Fa o tsenya tshedimosetso mo khomphiutheng, ke go tsenya deitha.

Go tlanya mo khiibotong ya khomphiutha, ke go tsenya deitha.



Re dirisa didiriswa tse, go tsenya deitha mo khomphiutheng.

khiiboto (1)

mmaoso (2)



Re dirisa didiriswa tse go tsenya deitha ka mokgwa wa modumo le ditshwantsho:

maekherofounu (3)

khemera (4)



Re amogela gape deitha go tswa mo khomphiutheng.


Deitha e re e amogelang mo khomphiutheng e bidiwa setswelantle.

Segoeletsi (5) le sekirini (6) di re fa setswelantle.



Sekirini (6) se re fa setswelantle ka ditshwantsho, ditlhaka, le dipalo.

Digoeletsinyana tse di tsenngwang mo tsebeng (7) di ntsha setswelantle e le medumo.




Hatewe ke dikarolwana tsa khomphiutha: ke dikarolwana tse o ka di kgomang.

Sekirini, khiiboto, segoelets, mmaoso, maekerofounu, le digoeletsinyana tse di tsenngwang mo tsebeng, tsothhe tse, ke tsona hatewe.




Dikhomphiutha di tlhoka lenaneotiriso gore re kgone go e dirisa.

Lenaneotiriso le naya khomphiutha ditaelo ka moo o ka dirang ka deitha e e farologaneng.



Mananeo le di-app ke mekgwa ya mananeotiriso.

Sekao, o tlhoka app ya khemera mo sematefounung gore o tseye dinepe le dibidio.



Fa o lebelela mo gare ga khomphiutha, o tla bona dikarolwana tse dinnye tse di bidiwang ditšhipi tsa khomphiutha.

Ditšhipi tsa khomphiutha di dira ka tshedimosetso go dira gore khomphiutha e dire.



—Dipotso

1. Tshedimose tso e e mo khomphiutheng e bidiwang?
2. Khiboto le mmaoso ke dikao tsa didiriswa tsa...
3. Deitha e re bonang go tswa mo khomphiutheng e bidiwa eng?
4. Naya dikao tse pedi tsa hatewe.
5. Lenaneotiriso ke eng?



Buka e, ke ya bobedi ya metseletsele ya dibuka tse nne go tlhagisa ditlhogo mo thekonolojeng ya khomphiutha.

Bukakanelo e tlhamilwe le go kwalelwa porojeke ya didiriswa tsa go buisa tsa Zenenex Ulwazi Lwethu ya 2021.